

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU
SPECIJALNIH PARALELNIH ODNOSA IZMEĐU
REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ratifikuje se Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, potpisan 26. septembra 2006. godine u Banjoj Luci, u originalu na službenim jezicima Republike Srpske i Republike Srbije.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM
O USPOSTAVLJANJU SPECIJALNIH PARALELNIH ODNOSA
IZMEĐU
REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srpska i Republika Srbija (u daljem tekstu: učesnice u Sporazumu) uspostavljaju specijalne paralelne odnose na osnovama:

- uvjerenja da je dosljedno, cjelovito i ubrzano sprovođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih aneksa (u daljem tekstu: Mirovni sporazum) osnov za stvaranje uslova za trajan suživot naroda i građana u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cjelini,
- da je cilj uspostavljanja specijalnih paralelnih odnosa potpuno u skladu s Mirovnim sporazumom,
- uvjerenja da je uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti u regionu od obostranog interesa,
- poštovanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine,

- priznavanja podjele nadležnosti između Bosne i Hercegovine, kao države, i njenih entiteta, kao što je to definisano Ustavom Bosne i Hercegovine,
- poštovanja ovlašćenja i odgovornosti država potpisnica Mirovnog sporazuma,
- uvjerenja da će doprinijeti društvenom, demokratskom i privrednom razvoju Republike Srpske, kao i Bosne i Hercegovine u cjelini, i Republike Srbije i regiona.

I. CILJEVI SPORAZUMA

Član 1.

Uspostavljanjem specijalnih paralelnih odnosa učesnice u Sporazumu žele da, u skladu s Mirovnim sporazumom, ostvaruju:

- razvoj institucionalnih i svih drugih oblika saradnje u okviru opštih političkih i privrednih uslova, uz uvažavanje posebnih interesa,
- razvoj transparentne saradnje njihovih izvršnih, zakonodavnih i drugih institucija.

Član 2.

Učesnice u Sporazumu će, u skladu s Mirovnim sporazumom i ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posebno unapređivati saradnju u sljedećim oblastima:

- privreda i korišćenje privrednih resursa,
- planiranje,
- zakonodavstvo,
- privatizacija i denacionalizacija,
- nauka i tehnologija,
- obrazovanje, kultura i sport,
- zdravstvo i socijalna politika,
- turizam i zaštita okoline,
- informisanje,
- zaštita sloboda i prava građana u skladu sa najvišim međunarodnim priznatim standardima,
- suzbijanje kriminala.

II. SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Član 3.

Da bi se sprovodio Sporazum, učesnice u Sporazumu osnivaju Vijeće za saradnju Republike Srpske i Republike Srbije (u daljem tekstu: Vijeće).

Vijeće čine predsjednik Republike Srpske, predsjednik Vlade Republike Srpske, predsjednik Republike Srbije i predsjednik Vlade Republike Srbije.

Član 4.

Rad Vijeća uređuje se Poslovníkom Vijeća.

Sjednice Vijeća se održavaju, po pravilu, jednom u 3 (tri) mjeseca, naizmjenično u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.

Član 5.

Vijeće donosi prijedloge i preporuke za nadležne organe i institucije učesnica u Sporazumu.

Prijedlozi i preporuke donose se koncenzusom.

Član 6.

Vijeće imenuje dva sekretara Vijeća, jednog iz Republike Srpske i jednog iz Republike Srbije.

Djelokrug rada sekretara Vijeća uključuje sljedeće:

- usklađivanje priprema za sjednice Vijeća,
- praćenje izvršavanja preporuka i prijedloga Vijeća,
- pripremu dokumenata iz djelokruga Vijeća,
- druge slične poslove.

Član 7.

Da bi se ostvarivala saradnja u oblasti zakonodavstva, održavaće se redovni kontakti između Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srbije, na nivou predsjednika skupština i skupštinskih radnih tijela.

Član 8.

Aneksi koje učesnice u Sporazumu budu donijele radi sprovođenja Sporazuma smatraće se njegovim sastavnim dijelom.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje da važi Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije koji je potpisan 05. marta 2001. godine u Banja Luci.

Član 10.

Sporazum i aneksi iz člana 8. ovog Sporazuma stupaju na snagu datumom druge note kojom se učesnice u Sporazumu međusobno obavještavaju o tome da su ispunjeni uslovi predviđeni unutrašnjim zakonodavstvima za njihovo stupanje na snagu.

Sporazum je sačinjen 26. septembra 2006. godine u Banja Luci, u 2 (dva) originalna primjerka na službenim jezicima Republike Srpske i Republike Srbije.

ZA REPUBLIKU SRPSKU

Predsjednik Republike

Dragan Čavić, s.r.

Predsjednik Vlade

Milorad Dodik, s.r.

ZA REPUBLIKU SRBIJU

Predsjednik Republike

Boris Tadić, s.r.

Predsjednik Vlade

Vojislav Koštunica, s.r.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ratifikaciji Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 26/01).

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srpske».

Broj: 01-1109/07
Datum: 27. jun 2007. godine

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radojičić